

t40_pzfmisc1
(TMYFGudAfxbrw9wJzN9WHJ5h8Wswg1H3a4X)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r6_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_pzfmisc1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\ & X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & (\forall X3. ((v1_relat_1 X3) \wedge ((v4_relat_1 X3 X0) \wedge ((v1_funct_1 \\ & X3) \wedge (v1_partfun1 X3 X0)))) \Rightarrow ((r2_pboole X0 (k2_pzfmisc1 X0 X1 X2) \\ & X3) \Leftrightarrow ((r1_pboole X0 X1 X3) \wedge (r1_pboole X0 X2 X3)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\ & X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & ((r2_pboole X0 X1 X2) \Rightarrow (r6_pboole X0 (k2_pboole X0 X1 X2) X2))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\ & X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & (r2_pboole X0 X1 (k2_pboole X0 X1 X2))) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 \\ & X1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0)))) \wedge ((v1_relat_1 \\ & X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & ((r6_pboole X0 X1 X2) \Leftrightarrow (X1 = X2)) \end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((v1_relat_1 X1)\wedge((v4_relat_1 \\
& X1 X0)\wedge((v1_funct_1 X1)\wedge(v1_partfun1 X1 X0))))\wedge((v1_relat_1 \\
& X2)\wedge((v4_relat_1 X2 X0)\wedge((v1_funct_1 X2)\wedge(v1_partfun1 X2 X0))))\Rightarrow \\
& ((v1_relat_1 (k2_pzfmisc1 X0 X1 X2))\wedge((v4_relat_1 (k2_pzfmisc1 \\
& X0 X1 X2) X0)\wedge((v1_funct_1 (k2_pzfmisc1 X0 X1 X2))\wedge(v1_partfun1 \\
& (k2_pzfmisc1 X0 X1 X2) X0))))
\end{aligned} \tag{5}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((v1_relat_1 X1)\wedge((v4_relat_1 \\
& X1 X0)\wedge((v1_funct_1 X1)\wedge(v1_partfun1 X1 X0))))\wedge((v1_relat_1 \\
& X2)\wedge((v4_relat_1 X2 X0)\wedge((v1_funct_1 X2)\wedge(v1_partfun1 X2 X0))))\Rightarrow \\
& ((v1_relat_1 (k2_pboole X0 X1 X2))\wedge((v4_relat_1 (k2_pboole X0 \\
& X1 X2) X0)\wedge((v1_funct_1 (k2_pboole X0 X1 X2))\wedge(v1_partfun1 (k2_pboole \\
& X0 X1 X2) X0))))
\end{aligned} \tag{6}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X1)\wedge((v4_relat_1 X1 X0)\wedge \\
& (v1_funct_1 X1)\wedge(v1_partfun1 X1 X0)))\Rightarrow(\forall X2.((v1_relat_1 \\
& X2)\wedge((v4_relat_1 X2 X0)\wedge((v1_funct_1 X2)\wedge(v1_partfun1 X2 X0))))\Rightarrow \\
& (\forall X3.((v1_relat_1 X3)\wedge((v4_relat_1 X3 X0)\wedge((v1_funct_1 \\
& X3)\wedge(v1_partfun1 X3 X0))))\Rightarrow((r6_pboole X0 (k2_pboole X0 (k2_pzfmisc1 \\
& X0 X1 X2) X3) X3)\Leftrightarrow((r1_pboole X0 X1 X3)\wedge(r1_pboole X0 X2 X3))))
\end{aligned}$$